WICIPEDIA

Quechua

Un o ieithoedd brodorol De America yw **Quechua** (**Runa simi** yn Quechua). Iaith yr Incas a siaredid yn ucheldiroedd canol yr Andes oedd Quechua. Fe'i siaredir gan eu disgynyddion heddiw ym Mheriw, Bolifia ac Ecwador yn bennaf, a hefyd yn ne Colombia, gogledd-orllewin yr Ariannin a gogledd Tsile. Gyda tua 10 miliwn o siaradwyr, Quechua yw'r fwyaf o ieithoedd brodorol De America. Mae Quecha yn iaith ddodiadol iawn yn hytrach nag ymasiadol.

Argraffiad Quechua Wicipedia, y gwyddoniadur rhydd

Quechua (Runa simi)	
Siaredir yn:	Ariannin, Bolifia, Brasil, Colombia, Ecwador, Periw, Tsile
Parth:	De America
Cyfanswm o siaradwyr:	10 miliwn
Safle yn ôl nifer siaradwyr:	83
Achrestr ieithyddol:	Cetshwaidd
Statws swyddogol	
Iaith swyddogol yn:	Periw a Bolifia
Rheolir gan:	Academia Mayor de la Lengua Quechua
Codau iaith	
ISO 639-1	qu
ISO 639-2	que
ISO 639-3	que (generig)
Gweler hefyd: Iaith – Rhestr ieithoedd	

Ymadroddion cyffredin

Napaykullayki: Shw mae
Wuynus diyas: Bore da
Ratukama: Hwyl fawr
Allichu: Os gwelwch yn dda
Sulpayki: Diolch
Arí: Ie
Mana: Nage

Gweler hefyd

- Ieithoedd brodorol De America
- Brodorion De America

Dolenni allanol

- El Quechua de Santiago del Estero - gramadeg Quechua yr Ariannin (http://webs.satlink.com/usuarios/r/rory/main.htm)
- runasimi.de Gwefan Cetshwa amlieithog gyda geiriadur Quechua - Almaeneg - Saesneg - Sbaeneg (http://www.runasimi.de)
- Ffeithiau am Quechua (http://www.quechua.org.uk)
- "Swn ieithoedd yr Andes" gan y Quechua eu hunain (http://www.quechua.org.uk/Eng/Sounds)
- CyberQuechua (http://dolphin.upenn.edu/~scoronel/quechua.html)
- Geiradur aml-ieithog: Sbaeneg - Quechua (Cusco, Ayacucho, Junín, Ancash) - Aymara (http://portal.huascaran.edu.pe:8080/CIApps/Curricular/Diccionario/index.htm)
- Toponimos del Quechua de Yungay, Periw (http://www.yungayperu.com.pe/Quechua%20Yungay.htm)
- Geiriadur ar-lein y Rhwydwaith Quechua (http://www.quechuanetwork.org/dictionary.cfm?lang=e)
- Gwersi Quechua (Sbaeneg / Saesneg) (http://www.andes.org/q_grammar.html)
- Cwrs Quechua, yn Sbaeneg, gan Demetrio Tupah Yupanki (http://www.yachay.com.pe/especiales/quechua/)

*Eginyn erthygl sydd uchod am **Dde America**. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Quechua&action=edit)*

Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Quechua&oldid=5655624"

Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 2 Gorffennaf 2018, am 08:09.

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach.